t14_topgen_1 (TMWdmu6xr2QZMSCnuDoyshNJH46MZVML8gq)

October 27, 2020

Let $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Let $k7\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (k2\_tops\_1\ X0\ X1 = k7\_subset\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1)\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((v4\_pre\_topc\ X1\ X0) \Leftrightarrow (k2\_tops\_1\ X0\ X1 = k7\_subset\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(k4\_xboole\_0\ X0\ X1 = k1\_xboole\_0) \Leftrightarrow (r1\_tarski\ X0\ X1) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.(l1\_pre\_topc\ X1) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1))) \Rightarrow (((v3\_pre\_topc\ X3\ X1) \Rightarrow (k1\_tops\_1\ X1\ X3 = X3)) \wedge ((k1\_tops\_1\ X0\ X2 = X2) \Rightarrow (v3\_pre\_topc\ X2\ X0))))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((r1\_tarski\ X0\ X1) \wedge (r1\_tarski\ X1\ X2)) \Rightarrow (r1\_tarski\ X0\ X2) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(r1\_tarski\ X1\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(r1\_tarski\ (k1\_tops\_1\ X0\ X1)\ X1)) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(k7\_subset\_1\ X0\ X1\ X2 = k4\_xboole\_0\ X1\ X2) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1\_pre\_topc\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1)\Leftrightarrow((r1\_tarski\ X0\ X1)\wedge(r1\_tarski\ X1\ X0)) \tag{10}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(((v3\_pre\_topc\ X1\ X0)\wedge(v4\_pre\_topc\ X1\ X0))\Leftrightarrow(k2\_tops\_1\ X0\ X1 = k1\_xboole\_0)))$$